

CRNA GORA

MINISTARSTVO ODBRANE

Djelovodni broj: 07-426/25-7452/5

ESJN: 99587

Mjesto i datum: Podgorica, 1. 12. 2025. godine

D.O.O. KODAR INŽENJERING

Broj 42/25

Podgorica, 08. 12. 2025 god

UGOVOR o isporuci, instalaciji i povezivanju mornaričkih mapa

Ovaj ugovor je zaključen u Podgorici između:

Naručioca

1. **MINISTARSTVA ODBRANE**

adresa	Ulica Jovana Tomaševića broj 29, Podgorica
PIB	02011298
telefon - faks	(+382) 20 246 073
koga zastupa	Dragan Krapović, ministar, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča

2. **Preduzeća „KODAR INŽENJERING“ DOO PODGORICA**

adresa	Prolaz Arsenija Čarnojevića III, Podgorica
PIB	02428024
žiro-račun	510-205417-30 Crnogorska komercijalna banke a.d. Podgorica
telefon - faks	darko.prelevic@kodar.me; office@kodar.me
e-mail	(+382) 20 223 660
koga zastupa	Darko Prelević, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke mornaričkih mapa broj 07-426/25-7452/3sl-1 od 12.09.2025. godine (ESJN: 99587);

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 07-426/25-7452/4 od 01. 12. 2025. godine;

Ponuda ponudāča „Kodar inženjering“ d.o.o. Podgorica, dostavljena preko ESJN dana 29.09.2025. godine u 12:00^h, pod šifrom 140618.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši isporuku, instalaciju i povezivanje mornaričkih mapa (u daljem tekstu: *roba*), u svemu u skladu sa tehničkom specifikacijom iz Tenderske dokumentacije broj 07-426/25-7452/3sl-1 od 12.09.2025. godine (ESJN: 99587, u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija) i Ponudom Dobavljača broj 140618 dostavljenom preko ESJN dana 29.09.2025. godine u 12:00^h.

Finansijski dio ponude Dobavljača je sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupno ugovorena cijena robe iz člana 1 ovog ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi **32.830,00 €** bez PDV. Vrijednost PDV iznosi **6.894,30 €**.

U cijenu iz stava 1 ovog člana uračunati su svi zavisni i manipulativni troškovi koji se mogu javiti prilikom isporuke robe (troškove prevoza, carinske troškove, manipulativne troškove, troškove zaposlenih, troškove osiguranja, troškove prilagođavanja postojećoj opremi), kao i upotrebu svih sredstava i opreme, koja nije predmet nabavke, a neophodna je za realizaciju isporuke, instalacije i povezivanja ugovorene robe.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će obaveze plaćanja koje su stvorene po ovom ugovoru izvršiti u roku od **30 dana** od dana uredno ispostavljene fakture i potpisanog Zapisnika o isporuci, instalaciji i povezivanju robe, na račun Dobavljača broj **520-116100-05** koji se vodi kod **Hipotekarne banke a.d. Podgorica**.

Uredno ispostavljena faktura sa ovjerenim Zapisnikom o isporuci, instalaciji i povezivanju robe, predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene iz stava 1 ovog člana.

ISPORUKA ROBE I GARANCIJA KVALITETA

Član 4

Dobavljač je dužan da isporuku, instalaciju i povezivanje robe izvrši u roku od **59 dana** od dana zaključivanja Ugovora.

Mjesto isporuke, instalacije i povezivanja robe je Mornaričko-operativni centar (MOC), Školski brod "Jadran", Tivat, Pučinski remorker PR-41 "Orada", Bar i Patrolni čamci za brzo reagovanje (4 komada).

Roba koja se isporučuje mora biti upakovana na način da se spriječi oštećenje i propadanje prilikom transporta, utovara i istovara, te da se obazbijedi ispravna identifikacija robe.

Član 5

Dobavljač se obavezuje da obezbijedi kvalitet predmeta nabavke u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji i Tehničkoj specifikaciji predmetne javne nabavke i svojoj Ponudi, važećim pozitivnim propisima, normativima, obaveznim standardima i pravilima struke koji važe za ovu vrstu usluge.

Roba koja se isporučuje, instalira i povezuje mora biti nova i neupotrebljavana i u skladu sa specificiranim tehničkim propisima, standardima i zahtjevima, da nema nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju vrijednost robe.

Dobavljač garantuje da su funkcionalne osobine robe u skladu sa okvirima zadatim u tehničkoj specifikaciji.

Član 6

U slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovornih obaveza (u ponuđenom roku isporuke, montaže i povezivanja ugovorene robe), Dobavljač će Naručiocu plaćati

ugovornu kaznu za svaki dan neopravdanog kašnjenja **u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ugovora, a najviše do 20% od ukupne vrijednosti ugovora** (maksimum 10 dana kašnjenja, nakon čega se ugovor raskida i vrši se aktiviranje sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora).

Dobavljač je dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašćen da ih naplati na teret potraživanja Dobavljača za isporuku, montažu i povezivanje ugovorene robe koja je predmet ugovora o javnoj nabavci.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvršioca usluge od obaveze da u cjelosti izvrši isporuku, montažu i povezivanje ugovorene robe.

GARANTNI ROK, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA I PRIMOPREDAJA

Član 7

Garantni rok na isporučenu, instaliranu i povezanu robu je 24 mjeseca.

Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu robe.

Dobavljač snosi odgovornost za sve nedostatke koji se pojave na isporučenoj robi tokom trajanja garantnog roka, pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama proizvođača.

Dobavljač se obavezuje da identifikuje sve nastale nedostatke u roku od 24 časa od dana prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Po identifikaciji nastalih nedostataka iz stava 4 ovog člana Ugovora Dobavljač je u obavezi da iste otklonimo u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Ukoliko nedostaci na isporučenoj robi budu u obimu koji zahtijeva isporuku nove robe ili instalacije, garantni rok za isti počinje teći od dana ponovne isporuke i instalacije.

Član 8

Naručilac se obavezuje da u roku od 3 dana od dana zaključivanja ovog ugovora imenuje odgovorna lica za realizaciju Ugovora, koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija će prilikom prijema robe provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa svim karakteristikama datim u našoj ponudi, kao i da li su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta.

Ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara opremi ugovorenih karakteristika kao i da nisu ispunjeni svi uslovi definisani Tenderskom dokumentacijom, sačinjava Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog lica Dobavljača, a Dobavljač se obavezuje da robu o svom trošku vratimo i zamijenimo robom ugovorenih karakteristika, kao i da dostavimo eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, a koja je tražena kroz Tendersku dokumentaciju, u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Član 9

Kontrola kvaliteta i primopredaja izvršiće se od strane ovlašćenih lica Naručioca i Dobavljača prilikom tehničkog prijema isporučene robe i izvršene instalacije i potrebnih povezivanja.

Nakon što se utvrdi funkcionalna ispravnost i izradi Zapisnik o isporuci, instalaciji i povezivanju robe, ista će biti puštena u rad.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 11

Dobavljač je dužan da u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog ugovora, uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza **u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti od 149 dana, odnosno na iznos od 3.972,43 €,** kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Ako Dobavljač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora iz stava 1 ovog ugovora u roku predviđen tim stavom, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Garancija za dobro izvršenje ugovora iz stava 1 ovog člana je sastavni dio ovog ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 12

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ovaj ugovor naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ovog ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ovog ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora; promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona;
- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

U slučaju raskida Ugovora Naručilac će obavještenje o raskidu ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida Ugovora.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

IZMJENA UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor se tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u sljedećim slučajevima:

- 1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti i
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ZJN.

Ukoliko bude neophodno u Ugovoru vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 ovog zakona Naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac će izmjenu Ugovora objaviti na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 14

Dobavljač garantuje korektnost u postupku javne nabavke i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabavke kao što su korupcija ili prevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može uticati na zaposlene

kod Naručioca koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabavke predmetne robe.

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ugovor o javnoj nabavci će se smatrati ništavim.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, u protivnom, ugovora se nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 16

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama i koja nisu u suprotnosti sa Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), primijenije se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

Član 17

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a ukoliko datum potpisivanja nije isti, danom potpisivanja zadnje ugovorne strane.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih lica ugovornih strana i sačinjen je u 6 primjeraka istovjetnog teksta, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 za Dobavljača.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

Ministar
Dragan Krapović



DOBAVLJAČ

„KODAR INŽENJERING“ DOO

Izvršni direktor
Darko Prelević

